



HENA NA ƆWƆ HOKWAN?

ƆwƆn a wonni sika pii a woye:

- ApimfoƆ ne mbofra/nkokoaa;
- Mbofra a Ɔmo edi mfi 1-18
- AwofooƆ ne ahwefoƆ ema mbofra; anaa
- MpanyinfoƆ a Ɔmo edi mfi 19-64, a Ɔmo emfaa yefunu na Ɔmo entumi nya Medicare.

NY State of Health di Ɔman mmara ahorow so, na enye nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, Ɔman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, se waware anaa onwaree, se woakye no pen, nipaduum yebea ahorow, sraadi a wadi pen, afie ayayade ho.ne/anaa ye a woye bi tua ka.

Medicaid a WƆabƆ no Mua

DEEN NA EHWE SO?

- Ayaresabea ayarefoƆ ayaresa dwumadie
- Ayaresabea dwumadie ahorow
- Ye hwehwe mbofra a Ɔmo ndii bro mfi aduonu baako(21) so mogya mu na ye sa Ɔmo yaree wo Child/Teen Health Program (bofra/Mmabun Ayaresa Nhyehye).
- Nduro, akadee, ayaresa ho neema na neema bi te se wheelchairs ne nkekaho.
- Lab ne nipadua mu mfonintwa dwumadie
- BanƆ mu ayaresa ne ese ho banƆ ne ayaresa a adokotafooƆ no de ma.
- Ayaresa ewo ayaresa fi
- Ayarehwe enam apuomudin ndwumakuo so ne wo apuomudinhwe
- Ayarehwe wo ayaresabea a wohwe adwenemhaw (ma won a wonni mfe 21 anaa won a woadi mfe 65 ne akyiri), adwenemyare ho ayaresabea, ne beae a eboa won a woƆwo anyin mu demdi
- Awo mu kyekyemu nhyehyeye
- Akwantuo de ko ayaresa nhyiaye, a amansan lori ka ho.
- Lori a se wo pe ntem a ako ayaresabea ho a ede wo be ko
- Neema a ebe ma wo egyai tawanom te se gum ne patches

Nhyehyeye no bi wo ho a, entumi enka ho enam wo mfe a wadi, anaa wo sikasem, anaa wo abusuasem anaa wo tenabea nsem. Nhyehyeye no bi betumi awo sikatua kakraa. Wo ntua sika biara gye se sika kakraa bi ema nduro to ho dwumadie.

FRE YEN WO:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220 | health.ny.gov/medicaid

Maye den ahu se me sikasem ma me kwan wo Medicaid ase?

Neɛ y'atwerc wo aseɛ ha yi betumi akyire wo sika a wo be nya ne senea wo nsa betumi aka Medicaid*
Wo sikasem begyina abusuafoc dodoɔ a omo te wo nkyen wo fie.

2024 Afi mu Sikasem				
Nipa dodoɔ a ewo fie ho	Ɔwofo/Ɔhwɛfo <i>anaa</i> Awarefo a Wonni Ba <i>anaa</i> Mma a wɔadi fi mfe 19 kosi 20 a wɔnnte wɔn awofo nkyen	Mma Mfe 1 kosi 18	Mpanyinfoɔ a omo edi mfe 19 & 20 a omo ne wɔn awofo na ete	Apemfo, Nkokoaa a wonnii afe 1, <i>anaa</i> Ankoroankoro a Wɔwɔ Hokwan wo Family Planning ase
	Ɔha mu nkyemu ɔha aduɔsa awotwi(138%) ema FPL	Ɔha mu nkyemu ɔha aduɔnum anan(154%) ema FPL	155% ema FPL	223% ema FPL
1	\$20,783	\$23,193	\$23,343	\$33,584
2	\$28,208	\$31,478	\$31,682	\$45,582
3	\$35,632	\$39,763	\$40,021	\$57,579
4	\$43,056	\$48,048	\$48,360	\$69,576
5	\$50,481	\$56,334	\$56,699	\$81,574
6	\$57,905	\$64,619	\$65,038	\$93,571
7	\$65,330	\$72,904	\$73,377	\$105,569
8	\$72,754	\$81,189	\$81,716	\$117,566
9	\$80,178	\$89,474	\$90,055	\$129,563
10	\$87,603	\$97,760	\$98,394	\$141,561
Nnipa Foforo	\$7,425	\$8,286	\$8,339	\$11,998

*Egyina 2024 Aban Ohia Gyinabea ahyehye (Federal Poverty Levels (FPL)) so. Yebetumi egyina EPL nsakrae aye nsakrae wo Akatua Gyinabea no afe biara.

Medicaid no boɔ ye sen?

Bosome Sikatua: Medicaid dwumadie no nni bosome sika tua biara.

Ɛka no Kyɛ: Eto da a, wo ebe hia sɛɛ wo tua sika kakraa wo Medicaid dwumadie no mu, nanso eto da a, wontua hwee Sika dodoɔ a wo betumi aseɛ wo Medicaid no ase wo afi baako mu no beye te sɛɛ dollar \$200.

Sɛ wo pɛ nsembisa a amanfoɔ taa bisa ne Moaye a ɛfa Medicaid ho a, ko: health.ny.gov/medicaid